

**Ka Moporesidente
Dieter F. Utchtdorf**
Mogakolodi wa Bobedi mo
Boporesidenteng jwa Ntlha



Phuthego Kakaretso Tshegofatso E seng ya Tlwaelo

Leloko la Kereke le le siameng le ne le buwa le moagisanyi yo e seng wa tumelo ya rona. Fa setlhogo sa puisanyo se fetogela kwa phuthego kakaretso, moagisanyi a botsa, “Wa re le nale baporofiti le baaposetole? Le gore gabedi mo ngwageng ba senola lefoko la Modimo mo bophuthengeng ya lefatshe ka bophara?”

“Go jalo,” leloko la fetola ka manontlhotlho.

Moagisanyi a akanya ka seo sebakanyana. O ne a lebege a kgatlhega mo go tlhoafetseng mme a botsa, “Ba ne ba reng mo phuthego kakaretsong ya bofelole?”

Mo nakong e leloko la Kereke le le molemo la tswa mo maikutlong a a itumedisang a go abelana efangele go isa ko maikutlong a a tobekaneng. A leka ka fa a kgonang, a seka a kgona go akanya ka dintlha tsa puisanyo e lengwe.

Tsala ya gagwe a bona se se tshwenya mme a re, “O mpoletlela gore Modimo o buwa le batho mo malatsing a rona mme ga o gakologelwe se a se buileng?”

Mokaulengwe a ikutlwa a ikokobeditse ke phetolo e. O ne a ikana gore o tla dira botoka go gakologelwa mafoko a a builweng ke batlhanka ba Morena mo phuthego kakaretsong.

Rotlhe re itse gore go thata jang go gakologelwa molaetsa mongwe le mongwe wa phuthego kakaretso, mme ke manontlhotlho gore ga re tlhokane le gore re tobekane

fa re sa gakologelwe sengwe le sengwe. Le fa gontse jalo, go melaetsa mo phuthego kakaretsong nngwe le nngwe eo e neelwang jaaka mpho le tshegofatso go tswa legodimong e lebagane le diemo tsa botshelo jwa rona.

Mo go ipaakanyetseng phuthego kakaretso, tlaa ke fe mogopolo e meraro e motlhofo ya dithuto tse di ka re thusing botoka go amogela, go gakologelwa, le go tsentsha mo tirisong mafoko a a builweng ke batlhanka ba Morena.

1. Maloko a Kereke a na le tshwanelo ya tshenolo jaaka ba reetsa le go ithuta mafoko a tlhotlhetso ao a builwang kwa phuthego kakaretsong.

Jaaka o ipaakanyetsa phuthego kakaretso, Ke go laetsa go tlhatlhanya dipotso tseo o tlhokanang go di a karaba. Sekai, o ka nna wa eletsa thata tsela le kaelo ke Morena mabapi le dikgwetlho tse o di lebaganeng.

Dikarabo go dithapelo tsa gago tse dirileng di kanna tsa tla ka tlhamalalo go tswa puisanyong e faphegileng kgotsa gotsweng seeleng se se rileng. Ka nako tse dingwe dikarabo di ka tla mo go sa lemotshegeng mo mafokong a ka se tlhalosegeng, seele, kgotsa pina. Pelo e e tletseng ka malebogo ele masego a botshelo le keletso e boteng go utlwa le go sala morago mafoko a bogakolodi a ka re baakanyetsa tsela ya tshenolo ka bo rona.

2. O seka wa fokotsa molaetsa fela ka gore o utlwala o oitse.

Baporofiti ka tlwaelo ba rutila ka go boeletsa, ke molao wa go ithuta. O tla utlwa go boeletsa mo ditlhogong le dithuto mo phuthego kakaretso. A ke go netefalitse: se ga se ka gore ke go tlhoka bodiragatsi kgotsa go akanya. Re tswela re utlwa melaetsa mo dilo tse di tshwanang ka gonne Morena o re ruta le go tsenya go ditlhaloganyo tsa rona le dipelo melawana ya tshimologo e e rileng ya botlhokwa jo bogolo jwa bosakhutleng e tshwanetseng go thalogangwa le go diragadiwa pele ga re ka tswela mo dilong di sele. Moagi yo o botlhale la ntlha o baya motheo pele a godisa mabota le go rulela.

Mafoko a a buiwang kwa phuthego kakaretso a tshwanetse go nna khamphase e e re supegetsang tselo mo dikgweding tse di tlang.

Fa re reetsa mme re sale morago tlhotlheletso ya Mowa, di tla dira jaaka Liahona, a re kaela mo masaitsiweng, mokgatsha wa dikgwetlho le dithaba tse di fa pele (bona 1 Nifae 16).

E sa le lefatshe le simolola, Modimo o ne a tsosa baporofiti bao ba buwang go rata ga legodimo go batho ba nako ya bo ne. Ke maikarabelo a rona go reetsa le go diragatsa melaetsa e Morena a re tlamelang ka yone.

Rara wa Legodimo yo o kutlwelobotlhoko le lorato ga a re tlogela le gore ga a kake a tlogela bana ba Gagwe. Gompiano, fela jaaka dinako tse di fitileng, O tlhophile baaposetole le baporofiti. O tswela ka go senola lefoko la gagwe go bo ne.

Ke monyetla o gaggamatsang go utlwa melaetsa ya Modimo go mongwe le mongwe wa rona sebaka sa phuthego kakaretso! A re ipaakanye sentle go masego a magolo a kaelo ya selegodimo re e neelwa ke batlhanka ba Gagwe ba ba tlhophileng.

Go nne se ga se lesego la tlwaelo.

GO RUTA GO TSWA MOLAETSENG O.

- Bala mekwelwana mmogo. Rotloetsa ba lelwapa go supa dilo tse ba ka di reetsang ka sebaka sa phuthego kakaretso.
- Go thusa bana ba bannye go diragatsa bogakolodi jo bo ntshitsweng ke Moporesidente Uchtdorf, ba supegetse ditshwantsho tsa Batshwara Thata-Kakaretso (e

fitlhelwang mo kgatisong ya bophuthego ya *Liahona*). Tla ba itse gore Boporesidente jwa Ntlha le Khwaramo ya ba Balesome le Bobedi ya Baaposetole ba tlile go buwa mo phuthego kakaretso. Rotloetsa bana go reetsa bophuthego le go tshwantsha setshwantsho go ba thusa go gakologelwa seo ba se ithutileng. Batsadi ba ka etela conferencegames.lds.org tiragalo tse dintsi tsa bophuthego tsa bana.

BONANA

Molemo, Botoka, Botoka thata

Ka Mary-Celeste Lewis

Mo puisano ya gagwe Phukwi 2007 ya bophuthego kakaretso, Mogolwane Dallin H. Oaks wa Khoramo Ba Balesome le Bobedi ya Baaposetole o ne buwa ka ditiragalo tse di "molemo, botoka, le botoka thata." Fa a ne a tsena fa karolong ya go "iphitisa lenaneo mo baneng," Ke ne ka babalelwa ke molato mo setilong sa me.

Ke itse ke ne ke dira thata go fetelela. Kene ke le mo metshamekong ya sekolo, ke tsaya dikgwetlho tsa ditlelase mo sekolong, mme gape ke inakantse le ditiragalo tse dingwe. Ke ntse ke sa tsenelele ditiragalo tsa Bosadi Potlana ka boikanyego, mme bo Sontaga ba me ba tletse ka matshwenyego a go leka go fetsa tiro ya kwa lapeng ka metsotso ya bofelo. Ithutuntsho mo kopelong le go sekaseka pampiri ya dikgang ya sekolo gone go latlhile bo leng jwa monate mme bo nnile tiro.

Puisano ya Mogolwane Oaks e dirile gore ke lebe sentle dinako tsa me. Ditiragalo tsa me di ne dile molemo, mme di ne dile dintsi thata. Ke ne ka tshwanelwa ke go tlhophisa tse di botoka. Jaaka ke ne ke leka go tsaya tshwetsa ya gore ke tlogela ditiragalo dife, Ke ne ka lemoga gore efangele ya ga Jeso Keresete e ne e le botoka mo mongweng le mongweng gore a ka nna nayo. Ke ne ka baya thapelo le go ithuta lefoko la tumelo kwa godimo ga tsotlhe, mme e sa le jalo, botshelo jwa me bo tsamaile boreledi thata.

Mogolwane Oaks o nthutile gore fa re dira se Morena a batlang re se dira *la ntlha*, sengwe le sengwe se tla wela sentle mo mannong. Fa ke ithuta mafoko a tumelo pele Ke tshameka metshameko kgotsa le gone pele Ke dira tiro ya kwa lapeng, sengwe le sengwe se se botlhokwa se tla diragala. Fa Ke baya botshelo jwa me gaufi le Morena, e

seng ke Mo tsenya jaaka kakanyo ya morago, botshelo jwa me bo nna le koketsego ya boleng jwa kagiso le katlego.

Jaanong Ke kelotlhoko thata go reetsa kgakololo e e nelwang kwa phuthego kakaretsong!

BANA

Ke Ka Bona Dikarabo ka Phuthego Kakaretsong

Mopresidente Uchtdorf o ratile gore fa o akanya ka dipotso dingwe pele ga phuthego kakaretsong, Morena o ka buwa le wena go tsweng go baporofiti le baaposetole ba Gagwe ka sebaka sa phuthego.

1. Jaaka lelwapa kgotsa tlelase, buisanya ka seo le tlhokang go se ithuta, le fa e le ka bongwe kgotsa lo le mmogo. (Sekai: Ke ka nonotsha bopaki jwame jang? Ke ka rarabolola jang bothata ko sekolong?) Mo pamphitshaneng kgotsa mo jenale ya gago, kwala fatshe dipotso tsa gago.
2. Mo dibekeng tse di yang kwa phuthegong, o ka akanya le go rapela ka dipotso tseo.
3. Reetsa ka kelotlhoko ka sebaka sa phuthego (go ka thusa go tsaya dintlha). Mme o kwale ka fa Morena—go yeng ka baeteledipele ba Kereke—ba arabileng dipotso tsa gago.
4. Mo pamphitshaneng e ngwe, o ka tshwantsha setshwantsho sa gago o dira se o se ithutileng.



Tumelo • Lelwapa • Thuso

Go Nonotsha Malwapa ka go Oketsa Semowa

Ithute sedirisiwa se mme, fa go tlhokega, buisanya le bokgaisadi bao o baetelang. Dirisa dipotso go thusa gore o nonotsha bokgaisadi mme o dire Mokgatlho wa Thuso gore e nne ntlha mngwe ya botshelo jwa gago e e tlhaga.

Julie B. Beck, Mopresidente wa Kakaretso wa Mokgatlho wa Thuso, o ne a re: “Go godile go nna bopaki jo bo ntsi jwa boleng jwa barwaetsana ba Modimo. . . . Ke utlwile gore ga go ise go nne le tlhoko le le golo la go oketsega ga tumelo le tshiamo ya rona. Ga go ise go nne le letlhoko lele legolo la malwapa le magae a a thata.”

Bokgaisadi ba ka thusa go diragatsa magae le malwapa a a thata jaaka ba direla godimo ga tshenolo ya bone. Kgonego ya go atlega, go amogela, le go dira godimo ga tshenolo ya bone ke botshipa jo bo botlhokwa go feta bole nosi joo bo ka fitlhelelwang mo botshelong jo,” Mokaulengwe Beck a tswelela. Go atlega go nna le Mowa wa Morena go simolola ka go eletsa o ne Mowa oo le gore go akanyetsa ka maemo a rileng a go itekanela semoweng. Go tshegetsela melao, go ikotlhaya, le go shafatsa dikgolagano tse di dirilweng ka kolobetso di isa ko masegong a go nna ka metlha le Mowa wa Morena le rona. Go dira le go tshegetsela dikgolagano tsa tempele gape go oketsa nonofo ya semowa le thata mo botshelong jwa mosadi. Dikarabo tse dintsi go dipotso

tse dithata di bonwa ka go bala mafoko a tumelo gonne mafoko a tumelo ke thuso go isa tshenolong. . . . Thapelo ya malatsi otlhe e botlhokwa thata gonna le Mowa wa Morena gore o nna le rona.”¹

Gape re nonotsha maloko lelwapa a rona semoweng jaaka re ba thusa go thaloganya thulaganyo ya bosakhutleng ya ga Rraetsho yo o kwa Legodimong. “Re ka dira eng botoka go baakanyetsa bana ba rona ka semowa mo maikarabelong a bone a bosakhutleng?” ga botsa Mogolwane M. Russell Ballard wa Khwaramo ya Baapo-setole ba ba Lesome le bobedi. “Gongwe karabo e teng go gaisa ke ya go: Ba rute gore ba tshele jang melawana ya efangele.” Thuto e no e tla go tsweng thapelo ya malatsi otlhe, go ithuta mafoko a tumelo, le nako ya dijo ya lelwapa le sentle jaaka go tsenelela mantsiboa a mogae a malwapa a beke le beke le go ya Kerekeng. Mogolwane Ballard o thalosa: “Re ipakanya letsatsi le letsatsi, jaanong, go botshelo jo bosakhutleng. Fa re sa ipakanyetse botshelo jo bosakhutleng, re ipakanyetsa sengwe se se kwa tlase, gongwe sengwe se se kwa tlase thata.”²

Gotsweng Mafokong a Tumelo

Diane 22:6; 1 Johane 3:22; Dithuto le Dikgolagano 11:13–14; 19:38; 68:25

Gotsweng mo Ditsong tsa Rona

Moprofeti Joseph Smith o ne a ruta bokgaisadi mo bo phuthengong ya Mokgatlho wa Thuso ka Moranang 1842 gore ba na le tshwanelo e e boitshegang go batla poloko ka bone. O ne a re, “Morago [ya me] taelo, le tla nna le maikarabelo a dibe tsa lona; go eletsega ka tlotla gore le tshwane-tse go tsamaya fa pele ga Rraetsho yo o kwa Legodimong e le go ipoloka ka bo lona; rpithe re na le maikarabelo go Modimo ka maitshwaro a re tokafatsang lesedi le botlhale jo re bo neetsweng ke Morena wa rona go kgona gore re ipoloke ka gone.”³ O ba rutile gore e nne basiami ka bo bone, go nna batho ba ba boitshepo, le go ipakanyetsa ditlomo le dikgolagano tsa tempele.

DINTLHA

1. Julie B. Beck, “And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit,” *Liahona*, Motsheganong 2010, 10, 11.
2. M. Russell Ballard, “Spiritual Development,” *Ensign*, Ngwa. 1978, 65, 66.
3. *Dithuto tsa Diporesidente tsa Kereke: Joseph Smith* (2007), 355.

Ke ka dirang?

- 1.** Ke ka thusa bakaulengwe bame jang go oketsa go ikemela ga semowa?
- 2.** Ke ka tokafatsa jang go kgona ga me ke lemoga le go tshibogela Mowa o o Boitshepo?

Go bona molaetsa yo montsi, ya ko www.reliefsociety.lds.org